

PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : [AQUI](#)

(POUR ECOUTER LA CHANSON CLIQUEZ ICI ↑

VOIR VIDEO DANS : [DAILYMOTION](#) [YOUTUBE](#) [CHANSON LIMOUSINE](#)

1 – Mon paire disia totjorn « Jana !
Ja-a-na, te marida pas !
Ja-a-na, te marida pas,
Tu seras a ton aise,
Tu gardaras ta libertat,
Coma tu as vist faire ! »

2 – Ieu n'ai pas escotat mon paire,
Ma-aridada donc ieu me sai !
Ma-aridada donc ieu me sai,
A ! Granda maleirosa !
Emb un tròç de vielhard jalos,
Tota la nuech me gronda.

3 – Lo diumenc se'n vai a la messa,
Me barra dedins la maison,
Me barra dedins la maison,
Coma 'na preisioniera !
E me vòu pas laisser sautar
Dins las quitas charrieras.

4 – Ieu voldriá que tots aquilhs bogres
Fu-uguessan dins bel estanh,
Fu-uguessan dins bel estanh,
Jurcant'a la cintura ;
Que lo meu sia lo pus dejos
De tant lo temps me dura.

5 – Ô dròllas ! Entendem-nos totas !
Los botarem dedins lo forn,
Los botarem dedins lo forn,
Tots aquilhs vielhs lesaires,

Mon paire disait toujours "Jeanne !
Jeanne, ne te marie pas !
Jeanne, ne te marie pas !
Tu seras tranquille
Tu garderas ta liberté
Comme tu l'as vu faire

Je n'ai pas écouté mon père,
Mariée je me suis !
Mariée je me suis !
Ah ! Grande malheureuse !
Avec une espèce de vieillard jaloux
Qui toute la nuit me gronde.



Le dimanche il s'en va à la messe,
Me ferme dans la maison,
Me ferme dans la maison,
Comme une prisonnière !
Et ne veut même pas me laisser sauter
Dans les rues.

Je voudrais que tous ces bogres
Fussent dans un grand étang,
Fussent dans un grand étang,
Jusqu'à la ceinture ;
Que le mien soit le plus en dessous
Tant le temps me dure.

Ô les filles ! Entendons-nous toutes !
Nous les jetterons dans le four,
Nous les jetterons dans le four,
Tous ces vieux oisifs,

Alumarem lo fuòc de jos,
Per nos ne'n mielhs defaire !

6 – “Non !” ditz sa sòr la pus jòuneta,
« Sòr ne-e disetz pas aïtau,
Sòr ne-e disetz pas aïtau...
leu sai pas maridada !
E los garçons que l'auvirian
Me tendrian mespresada !”

Nous allumerons le feu dessous,
Pour mieux s'en défaire !

« Non ! dit sa sœur la plus jeune,
« Sœur ne dites pas ainsi,
Sœur ne dites pas ainsi...
Je ne suis pas mariée !
Et les garçons qui l'apprendront
M'en mépriseraient !»

Jana te marida pas

♩ = 120

Mon pai- re di- sia tot- jorn Ja- na! Ja- na
te ma- ri- das pas! Ja- na te ma- ri- das
pas, tu se- ras a ton ai- se tu gar- da
ras ta li- ber- tat co- ma tu as vist fai- re

Organizacion :

**L'Union Occitana "Camila Chabaneu" e los Gentes Goïats, en partenariat
coma lo PNR Peirigòrd-Limosin**

CHANTADA PER LO PATRIC RATINEU E LAS SÒRS NADAL e las gents

**CHANTÉE PAR PATRICK RATINEAUD, ANNE-FRANÇOISE ET SUZEL NADAL et le public
Transcripcion, revirada Lo Patric Ratineu**

*Licence: Créative commons by-nc-nd 2.0, en gros vous pouvez copier, diffuser, interpréter à
titre gratuit, sans modification, sauf autorisation des auteurs.*

Concepcion, realizacion lo Jan Delatge